

1045  
(28)

KGAGANY&amp; B O G A R E

E Motupatsi K34/120

LETLAKALA

b

39

874. Morwamotšhe Sekhukhune Morwamotšhe ..... 2267-2270
875. Ga go se sa felego, se ya ila ..... 2271-2283
876. Mocletša ka Zakaria M.M. Makgata ..... 2284
877. A ba dikgôrô tše dingwe ba gopoletšwe go  
ba bašole? ..... 2285-2286
878. A lebitla le be le tshêletšwa bjang, go  
bewang? ..... 2287-2289
879. Naa lebitla tshêgeletšo go baloyi le  
diphôbfôlô, e beng? ..... 2290
880. Katološang tshemo ya Mmušo wa Republiek  
wa Afrika-Borwa ..... 2291-2293
881. Ge monna a gana go robala le mosadi, naa  
mosadi o tlo bonwa bootswa? ..... 2294
882. A basadi ba monna ba lokologana ka bogolo  
bjang? ..... 2295-2297
883. A mosadi o fiwa tumêlêlô ka monna go ya  
leetong? ..... 2298
884. A bootswa bja monna go dirwa eng? ..... 2299
885. Bootswa bja mosadi o wa tiwa goba go  
bolawa naa? ..... 2300-2302
886. A monna wa basadi ba bantšhi ba mo solêla  
ka matšatši ohle? ..... 2303-2304
887. A môya o tsêna neng mmeleng wa nama  
a belegwe(sic) goba morago ga pêlêgô? .... 2305-2306
888. A môya o tlogêla mmele ge go robetšwe  
goba morago a lehu? ..... 2307
889. A go senya goba phumô ya mosadi, go dirwa  
keng? ..... 2308-2309
890. A dilo tša basadi di arogantšwe ka malapa  
bjang? ..... 2310
891. A basadi ba abélana dijo goba ba ja mmâgô? ..... 2311

2267

Kgaoganyö 874

K34/120

Morwamotšhe Sekhukhune Morwamotšhe

Acting Chief Morwamotšhe Washington Sekhukhune Morwamotšhe, motlogolo wa Morwamotšhe wa bobedi, o belegwe ka la 23rd November, 1914. Mo pukung ye ke mokhurumolodi wa rekhotopalo masometharottee. Mohlomong mmadi wa kgaoganyö ye, a ka tlabega a re ka gore moswarəlabogoši yo, dikgapetla go thôma ka pukutee go fihlêla ka ya masometharottee, leina la moswaredi yo ga la hlokafala, naa kgahlêgö goba nyamišo ibileng(sic).

Lemoga ge mmadi wa Thamaga ya Mabjana, gore Marota e lego Babinanoko, e kile ya ba boMankgapane mo go dikologeng ga naga ye, e tsebjago gore ke Transvaal lebaka le leteletšana ge Bapedi ba sa agile gaye Mogokgomeng - Tubatse(Steelpoort Station). Gomme ka baka la ge thutö ya malêtèrè e be e se ya fihla fa Afrika-Borwa, Bapedi ka mabapi le tiragalö(history) ya bona, e hlokaletše mowotlolodi; ke ge bathelegi ba tlo re: 'Bapedi tumo ya bona e kwalagetše ka ngwaga wa 1600 A.D.' Naa ba be ba fihlile neng mo khwiting ya noka ya Tubatse?

2268

Lemoga kudukudu, rena Marota la mathômö ga re tlo bona, ge kgoši ga e dula sedulo sa bogoshi e êmélwa ke Makgowa(Europeans); re thomile go fahlogêla ka kgošana Morwamotšhe ka ngwaga wa 1945 mo Mohlaletse(Paradys/Strafland/Geluks Location, Sekhukhuneland). Letšatši lewo la go bewa setulo ke Lekgowa, le ge banna ba be ba homoletše, ba maketše dipelogare, kganthe Makgowa a beya mothomoso bogoshi bja segagabö, e bile mahlatse a mathômö ka Morwamotšhe wa Sekhukhune II.

Morwamotše ka ngwaga wa 1921, o kile a kgormeletšwa sekolwaneng sa 'Mission' wa 'African M.E. Church' ka tlase ga berutiši bja moruti Edward M.E. Motubatsi; e be e le ngwana wa hlôgô e bônôlô dithutwaneng tša bjaana. Eitše ka ngwaga wa 1923, a ngaloga, a tsênwa ke go ratana le monna wa ga Seoma elego mokgômana Bodibeng Mabogwana, gomme monna yo e be e le mokgogi wa lebake(dagga) kudu, e bile e le sepheli ditabeng tšohle tša banna, bjalekage mmagwê e be e le motho wa segologolo; ka mabapi le mediro ya dithuto e be e le dilôrô Maroteng.

Ke ge mellotima yo a kgapetsa lebjwa a hlokomołoga, gomme a newa mošomo wa go lema, e le serôtô, kganthe go rôtôfala kudu mowe ke wôna mathômô a karoganô le thutô.

Ngwana yo e be e le mamoratwa kudu go batswadi ba gagwe, gomme ge e le ka lehlakoreng la thutô ba hlokometše yo kgaitšedi mohumagatšana Victoria Thorometšane, eupja(eupša) le ge go le bjalo, ngwana yo ga se a ke a bapala dipapadišane tša sešoboro; ka go bina dikošana goba go wôtlana, aowâ! E be e le motho wa diaparô le ditšwarô tša mehleng yeno, e bile e le setšhepi kudu go swana le masogana a setlwaedi sa Sekgowa, a le boitshwarô bjo bobotse mahlong a bohle ba mo tsebago.

2269

Mathômô a go aroga ditašlô tša ditaš tša morêna Joubert (Additional Native Commissioner of Sekhukhuneland), ke go fihleng ga mokgômana Phethedi Thulare Sekhukhune ka ngwaga wa 1957. Mohlaang wa go bewa sedulo Komosasa a mo laya a re:

"Egoši Morwamotše Sekhukhune, Mmušo o mphele maatla go tlo go duduša sedulo se, gomme o sepele ka tôka dilong ka moka, o thaetše melaš ka (ka) banna ba

dirilego kudu mehleng ya pušo ya tatago;

O se ke wa forwa ke ditsotsi:

Bawo ba bowago kuwa metseng ya ditoropong(locations).

Ngwageng wo ke ge tonakgolo ya Marota e sa le mokgômana Makwatanyane Alefius Sekhukhune Sekwati Thulare. Mokgômana moruti Edward M.E. Motubatsi e le mongwaledi wa phagamo e kgolo setšhabeng sa Marota ka bophara tikologong ya Sekhukhuneland. Bjaloge, tonakgolo a rola modiro, ke ge kgôrôkgolo ya Marota e kgêtha mokgômana Mabatane Sekhukhune (Moruthane) madulong a tonakgale(sic); gomme ya ba kwešišo e kgolo ka mabaka awo a kgonthišišo ka tonakgale(sic) mabapi le tonêlapedi ya bana ba motho, gomme ba robetše gaye go badimo.

2270 Moswaredi a hlepiša lebjwaa a thôma go sekêgêla tsêebê go ditlogêlamolað, ke ge bompholotšane ba ſwahlêla. Bjale tonakgolo Mabatane Moruthane le mongwaledi ba kgorometšwa; ba solwa ka lehoo le legolo. Ke ge go kgethiwa mokgômana Phethedi Thulare Sekhukhune a ikgohlometša ditulong ka moka tša kgôrôkgolo ya Marota; tshenyêgô ya atalala gomme bokhuduthamaga bja fêhla lerole la tupa bjaleka sesasedi.

BaPhaša Phokwane, baMakola le Matjie le baMatsimela le Mašabêla le Phôtô, gwa hlatlêgêlwa. Ke ge kgoši Morwamotšhe le seantlo Mankopodi Thulare ba swarwa ba išwa tahlong(exile) kuwa Cala. Leagô la Marota le(sic) tsênwa ke bolwetšhi bjoo bobonwago lehono e le T.B. goba ponaang<sup>1)</sup>.

Kgoši Morwamotšhe o arošitšwe tseleng ya pušo ya setšgaba (1965), o bušitše ka go thôma ka bothakga gomme a feleletša ka bošaedi - 1945-1965; o thekgile a ba a senya ka masome a mabedi a menywaga; aphedile masomennetee 1914-1965 ka

manyami a magolo.

- 1) Ponaang: Lentšu le ponāng, le sa tšo dirišwa kgaušwinyana ge go agilwe mo Strafland ka ngwaga wa 1905, e be e le metlaee ya dikwērō, e re ge monna a swerwe ke bolwetšhi bja go kgoħloka kudu gothwe o tsenwe ke ponaang - ke gore bolwetšhi bja go otiša motho goba go omeletša mmele. Seħma se, se thħomilwe ka mphathō wa Makgalwa a kgošana Mabowe Sekhukhune Sekwati; gommé mehleng yeno ka temogo ya mmolħelō wa Sekgowa goba Seisimane go tlwaeletšwe T.B. - 1919.

2271

Kgaoganyō 875

Ga go se sa felego se ya ila.

Moruti Edward M.E. Motubatsi le 'headman Zakaria M.M. Makgata ka la 10 October 1968, kētēlanō mo Vooruitzicht No.30, Magalies Location, Nebo area, mmogħi le mokgomana James M. Sekhukhune. Phokgħpedi tħa kgoši Sekhukhune wa bobedi le kgoši Kgoloko Kgolane Kgoloko ba re: 'Borrowešu ba itše 'ga go se sa felego se ya ila!'

Kwanō ya magoši a mabedi aa, ka ngwaga wa 1922 ga kgwedi ya Dibatsela e le masomepeditharo, mehleng yeno e bōnagetše e nyanyologile, gommé magoši le setħħaba sa Thualre fa ga Sekhukhune ka baka la moswarēlabogoši Morwamotšhi(sic) Sekhukhune le seantlo Mankopodi Thulare.

Le ge mohumagadi Madinoge Morwamotšhe Kgoloko Kgolane a sa ile go phethagatša kgolēgħ ya gagwē, yewo e lego malebaneng a setħħaba sa Babinanoko, ke moputso wa bokgħopħ bja gagwē le balatedi ba gagwē; mang le mang o ja mphufutšo wa sefahlēgħ sa gagwē, ka gore sewo ke thito le serumo sa molað go merafo ka moka.

Setlamo sa go dirwa ke magoši, mabapi le dinagana tše:

Drakenstein No.31, Loopspruit No.41, Kanaan No.32,  
 Eenzaam No.170, Vooruitzicht No.30. Ka moka dinaga  
 tše tša go rēkwa, mohumagadi Mankopodi Thulare bjale-  
 kage o le kgošigadi, o hlokomologile molaō wa setšhaba,  
 o dumēlēla baſaladi madulo le temō kantle le setlamo sa  
 magoši le setšhaba e lego bareki ba naga tše. O dudiča  
 2272 batho ba sa lefelēlē boago le mašēmō, ka baka la go se  
 rate tirišanō le batho bawo ba amogetšego boipušo, gomme  
 tirō ya gagwē e tsentše bobe le pelaēlanō ka gare ga  
 bareki; go tsirimetsā hlōgō ya tirō ke gore pušo ya  
 seantlo se e tokaeditswe ka baka la boithapō bja boyēna.  
 Gomme gapegape e le go hlōkafalma ga tlhaologanyo ya mekgwa  
 le melaō ya nagana tše, go hlokagala ga tsebō ya mangwalo  
 le ka baka la baeletšhi ba kgonthenthe; ge mohlomphegi  
 morēna James Mabowe Sekhukhune a ka dira go rarolla mathatana  
 aa, le gore kgobokanō ya magoši le setšhaba e diragatswe,  
 mohumagadi yo o tsebile go senya eupja go dirolla a ka se  
 kgōnē; magoši le setšhaba go phitlilwe melala ka manyami  
 a magolo.

Se e ka go ba therešo le mohola, ke ge go ka latēlwa  
 seēma sa borakgolokhukhu se rego: 'Thākā tša huba, di bowēla  
 segari sengwē'; ke gore ka moka Babinanoko ba Mohlaletse,  
 Bogwaša(Naboomkoppies), Magakala, Madibong, Makgane, Tšatane,  
 Phiring(Sterkspruit) Dinkwanyane le dikgōrwana tše: Segolo  
 le Marōlē le Lethule le Marulaneng ga mokgōmana Phethedi  
 Thulare ka gore ke wa barakiwa Mohlaletse. Ga e le ditšhaba  
 tša Babinaphuthi, -tau, -nare, -kwena, -mongao, -thōlō, -phiri,  
 -kgomo le Babinaphiša(Mampaye), ka moka go lebeletswe  
 tshenyēgō(doom) ya Babinanoko, gomme go phethagale seēma  
 sa monna wa bogologolo se itšego: 'Lahlaa ke lōpē!' Go  
 tsebagala gabotsebotse gore mokginoludi o gōna, eupja go

2273 amušetša go sewo e sego naale, le ge putšanyana e ka bonagala tsefälö, ge matšatši a tšwelapele e lemogiwa tlhašlélö ka gore pudigadi ye ga se mmago yona; e anywa ka go swarélélwa ka gore pudigadi e tseba ga e se ngwana wa yôna. Le ge matšema a gôrôga basadi go bowa mašemong gomme bana ka moka go thabilwe go gahlanetsa dinaale, ngwana wa tšhuwana o thôma go nyama papading ka gore o na le tsebô ya ge mmagwê a hwile. Ka mokgwa wo bjalo, a ka se kitime le bana mmôgô, ka gore kgahlanetsong go ka se be yo a mo hlaletsago; o tlo no fele a sepela nthag'a bona a sa kganyélélë; bjale ka ge mogologolo a boletše a re: 'Hlapa holafêla lerâga, meetse a pshiele o a bôna!' Naa e be e ka bang sewo kgomigadi ye e ka hlôkofalâlagô sôna sa Babinanoko; a ke re tatagwe o be a thunkanya ge a tlo lahlwa ke kgôrô ya Native Affairs Department; ga go makatše - mmala wa naale o gola namaneng!

Seêmâ sa borakgolo ba itše: 'Ga la senyêga go hlôka ngaka, le senyegile ngaka di le gôna' - seêmâ sa boitheti bja kgoši Sekhukhune wa pele o itše: 'Ke tlo Šiya(sic) ke se yago Borwa, ga e le se yago Tswetla ga Ramapulana, ke tlo tšeya thôka(molamo) ka se šala nthago!' Matšatsing anore sa pategile, ka gore re sa hlôkôfälwetše(sic) ke sebo seo re bego re ka ithêkgago ka sôna, eupja pônegalö e kgauswi ka gore kgošigadi Mankopodi Thulare ga a tsebe selo ka kgoši Sekhukhune II le kgoši Kgoloko Kgolane Kgoloko, gore bobedi bja bôna e be e le eng - dinageng tše tša setšhaba sa Thulare.

Magoši a mo ga Sekhukhune le ge ba sa hlabošê lentšu ka molomo goba ka malêtêrê, eupja ga e le ka mahlö wôna ba bôna gore naa dinaga tše tša ka Borwa ka gore di be di lefiwa

madulo le temô. A mehleng yeno go diregile bjang? Ka gore go kile gwa ba kwanô gore tshêlêtê ya tefaleagô le temo, e tlo thuša go fêpa kgoši Morwamotšhe Sekhukhune; eupja tshêlêtê yewo ya 'rental' e tlo phuthwa ke matona a beilwego ka kwanô le go kgôthwa ke kgôrôborêna bja Marota, gomme ba tiiseletšwa ke setšhaba ka bophara; le ge go le bjalo ditshêlêtê tšewo le mabohlatse a ditlankana a be gôna gomme ka moka di goroswa polokelong ya 'Native Affairs Department of Sekhukhuneland (Schoonoord)', mowe kgošikgolo ya Bapedi e amogêlago phêpô yewo a hlomphiwago ke setšhaba sabo sa Thulare. Go bonagetše gore go thôma ka ngwaga woo 1962, tiro ye ya setlamô sa setšhaba goba bareki ba naga tše, ga e sa dirwagatšwa mo kgorong ya 'Bantu Affairs Commissioner' ya Sekhukhuneland area; bjaloge, matšêpê goba bosenyi bjo bo tlo nyakišišwa go mang Marotaboteng?

2275 Naa teefatšo ye e dirilego ke bahu bale, elego Sekhukhune le Kgolokoe e tlo kgônagala gape, mohlaang Mmušo wo wa Republiek II va Zuid-Afrika o bulêla Babaso thêkô ya dinaga (farms)?

Thamaga ya Mabjana go thôma ka kgapêtla 4 go fihlêla 2275, e manyami kudu ge setšhaba se senyegetšwe ke 'Tribal General Record Book from 1923 - 1943. Tahlegêlô ye ya puku ya maina a bapatedi ba polokêlô ya setšhaba sa Bapedi e llwe ke sešaa sa mollo wa makhuduthamaga a kgorokgolo ya Marotaboteng; ebile ba lahlegetšwe ke seêma sa borraabô se rego:

"O se re ga o rêma mokaabi,  
Wa re ke ya lomeletša,  
O sa tsebe mahlogedi abo mokaabi!"

1045

Bauba Kgahlana-le-tau morwa wa saMatuba ā ThabaLepōō, ga wa upa nna mongwadi wa Thamaga ya Mabjana, aowaa. O thunthantše tsebo le mahlatse a bana ba kgoši Sekhukhune II. O ikapešitše madimabe kuwa leagong la ba robetšego badimong, ka go tshuma bohwa bja setšhaba sa Thulare e lego dipuku tša ditlogolo go ya ditlogolwaneng. Naa e tlo re ngwagng(sic) di ba gakantšhitše ba tlo butšiša mang, ka gore bohle re tlo be re robetše go bā dutšego bahung?

2276

Ge kere Bauba Kgahlana le tau morwa wa saMatuba a ThabaLepōō, ke gore morwa wa hlōōgōmphathō wa Matuba a go bolla mo Lepōō: ke mokgōmana Mosēhla Sekhukhune Morwa-motšhe, e bego e le yēna molaodi wa mpherefere motseng wa Mohlaletse (1958). Le ge mmušo o dirile boomo go tshwiša tahlong (1958-1968), setšhaba le kagišano le nankhono go sa sepelwa ka ditseetseilane le dipoledišanō tša masēēmē - ka baka la gagwē gammōgō le baaroši ka bophara. Kgahlana le tau Mosehla'a Makwa, mmagwē Hunadi Mante ke morwedi wa mokgōmana Mamothane Peetšwa Morwakōma Mampuru.

Monna yo wa go ferekanya setšhaba, o be a kubakiša bakgōmana: Mna. Phethedi Thulare Sekhukhune, Mna. Hesekiel K.K. Maredi, Mna. Godfrey M.M. Sekhukhune, Mna. Kgagudi Moruthanyane Kgagudi, Mna. Motubatse Sepadi Sekhukhune (Mapareng Sepadi) yo a go bolaya mokgōmana Dinakanyane Kgobalale Serōka. Tiragalō ye, ga e kgōna go hunēla banna ba lekgōsweng ka baka la go fapanya dilete tša Sekhukhune II le Mmušo wa Afrika-Borwa. Ka moka magoši a pušo ya Kakaretšo ya Lebowa ba lebeletšwe ka kgōnōnō le masēēmē godimo ga bona.

Polokēlō ye, ke mohola wa thuto ya mehleng e tlaago, ge Sepedi - Sesotho sa Lebowa - se sa bolelwa(articulate) lefaseng. Kgōnagatšō ya ditšhaba ke go ithuta mekgwa le dimelo(conducts) tša ba bangwe batho ba go swana le mašaedi aa. Mo kgaoganyong ye go ka se kgōnēgē go tlogēlwa tlathollo ya setswikana se sa go bolēlwa ke mokgōmana H.K.K. Maredi pitšong e bego e dutšhi Vooruitzicht No.30, Nebo area, ka ngwaga wa 1962, a re go 'South African Police': 'Kolobē tlase!' Pitšo ye e ukametše ke kgoši Morwamotšhe Sekhukhune. Ke ngwageng ya ge mokgōmana Molebeledi M. Makgata a tlošwa bodišing bja dipolasana tše pedi e lego Drakenstein le Vooruitzicht(as noted above). Mna. Maredi a hlapaola bahlomphegi Babašweu a re: 'Kolobē tlase!' Mmolēlō wo ka Seisimane ke gore: 'Pig to lowest seat!'

Bjaloge, mothalatšana woo wa tlathollo, go bonagetše le kwešišo gore mofetoledi ka Seisimane(English) ga se a hlatholla ka malebana goba botlalo ka mabapi le bogoshi bja Marota Babinanoko; kolobe ya tlase ke boroga go swana le go ra mohlomphegi goba 'Amptelik(sic)' wa re mpja. Lentšu le dirišwa fēla ke basekiši, ge ba lokologanya basekišwa ka madulo a bona, lekgotleng la kgorokgolo ya Marota; gomme ba era bathwana fēla e sego ba le emong le bokgōma go bakgōma.

Mehleng ya kgošikgolo Sekhukhune II mo kgorong ya gagwē go be go se ntona yeo(yewo) e ka go ra batho gore kolobē tlase ka gore batho ka moka go yēna e be e le thāgabolokwane (phetathāga). Rena ba re kilego ra dula meraka, ebe e le setlwaedi sa rena, ge re dudiša bašimanyana sebešong sa mollo, re re ba dūle ka mowe muši wa mollo o tšešlwago ke phefō ka

ntshe; eupja ge motho yo mogolo(aged person) a le gôna, ga go yo a ka rianego.

Kolobê tlâse ke mmolêlô wa tlhathollo wa se se jago ſoono, ke gore se jago ditshila tše tswago malang (intestine) a diphidi(-phedi); ka baka lewo kolobê e tsebja ke bchle gore ke sediraditshila.

Bawo ba kilego ba kwa kgalemo ya borrowešu mabapi le lentšu le, kolobê tlase, e le monna a era banna ba bangwe, ba ka go hlathollêla gore ga go dirêgê bjang go motho yo bjalo, ka gore ge go kgobokanwe piitsong go tsebagala fêla yo e lego modulasetulo: gomme ga go motho yo a ka ekgoahlometšago kgauſwinyana le yêna, goba go epata naye; ka ngwaga wa 1933 'Additional Native Commissioner' ya Sekhukhuneland o kile a swarâla pitšo ya magoši mo Mohlaletse ka gare ga Thorometšane A.M.E. Church, a rotogetšwa madulong a boswanedi le toloki(interpreter) ya gagwê. Magoši le setšhaba gwa gobanwa madulong, gwa se kwale lentšu la 'kolobe tlase'. Naa kgoši Sekhukhune II o be a se ntshe ge a sa re batho fêla gore ba se gobane le magoši?

Mogologolo wa bogologolo ba re o hlabile seëma a re: 'Madiba a tlala a ipšhma a ſuthêlêla a manyane'. Polêlô ya mokgomana Hesekiel K.K. Maredi e bjwetše mphoka go baag1 ba dinaguna tše setšhaba sa Bapedi, gomme le nankhono go sa fele go retiwa gore Maredi ke monna yo a sa boifego makgowa. Ka gore o dirile se ratwago ke Makhuduthamaga a kgošigadi Mankopodi Thulare le bohle dinyatšamolaô, e bile e sa le modumo o mogolo ka gore ga go bônagale mokgwa wa boitshsôlô motseng wa Mohlaletse.

Pušo ya Marota: Ge go hlathollwa ke banna ba mephathô e fetilego: wa Manala le Madikwa, ba be ba re bogoši le pušo ya Marota e kgonegile go tsoga mehleng ya Morêna wa Khutšo

'Paramount Chief Sekwati I'; e be e le ka baka la'ng go tsoga le mpshafatšo ya pušo ye? Ba be ba re Mzilikazi o re thunkantše a feta gomme a fele a sepetše e le moka, go fihlēla ga re tlilo aga Ntshwaneng(Ntswaneng) gomme ga e le aa(sic), Makgowa wôna ke mowômèla, methepa yela ya baporofeta ba māka, ba bego ba hunyapane mathuding a ngwakō wa Seantlo Mahlakō a Phaahle.

2280

Moruti Judase M.K. Hlakudi a ūmaēma le nkgotho ya Beibele-e-Kgethwa, a re: 'Re tlo fanya, didimo di bolawa kgomo e hlaba ka lenaka fase, dinkgwa(breads) di rēkwa mosong wo mongwe le wo mongwe; bompholotšane ba re bjoo ke bja rena. Motomedi(cursory) ya Marota lehono o re naa le eme kaye diboba tša mohlaka; afa go kwa gôna le akwa? Le reng la swana le serulamphakana ba rego se re maanô a mpheletše, ā tšela tša maloba ge monna wa tšhitširipa a swere mokgopu wa bjalwa, a tsetaletše a re re Marota a mahubedi ga re ile go hwa re ila go fenywa!

Mathatha(sic) a manyane: Ke gore e sa le dipinyana ga e le dipingkgolo di se tla gomme ga di kgole, marole go tupa disesedi, le ge re ka namalala ra goma ka mešlô ye, ra kgôtla ka ngwakwana wa ga setšhabalebana, ra kgôtla ka Mohwetsi ga e gahlana le Mohlaletse, fawo re rego kgahlantsong. Ra namalala ra kgôtla ka Phôtô, (ra) namišetša bodikēlatšatši ra kgôtla ka Tšweele, ra kgobêla matho(sic) a Thulare ra ba phariri e sa le maoko; re sa bešetša ka dikgong tša meketla.

Kobô ya mogaswa: Ke gore mokgopa wa kgomo goba wa kgokong, ga o kweletše ditshatshô gomme diatla tša bašugi(tanners) di kgônagatša go tematemiša, banna ba sa hlwe ba o kgôhlêla ka hlabô goba serihla. Ke mohlang owe re tlogo bôna mmei wa

malapa le ditema. Gomme monna ſo(ſoo), o ſikariſitſe mahlanka wa gagwē, 'Mankgwanyane ā magapatududu ba rego t̄hiipa ikile ya namēla mooka gomme mabala a ſalēla mockeng!'

Batsibitsibi ba leſogb̄: Go kile gwa ba gōna banna bawo ba bego ba tsebja gore ke baſugi ba matlalō a diruiwa le dibatana le diphōfōlōtsokwana, kganthe borraweſu ga se ba bōna batsebetſebe(sic) ke Makgowa. Borraweſu ba ſonya matlalō ka go fala ka diphalō ba re ba nt̄ha matwa, kganthe ke go ſeſefiſa matlalō le go fokotſa boima bja mogaſwa.

2281

Borakgolokhukhu ba re tlogeletſe ſeema ſewo ba ſe buditſego borraweſu, gomme le bona ba ſe hlabile nōnwane ditſebeng t̄sa rena. ſōna ke kutullo ya bohlale go bawo ba go bēlēgwa ka pelotheri; eupja mawatla a ſe gatikēla ka dinawō gomme ſōna ſe re: 'Ga bjaa hlalefa mohlā bo wēlagō!'

Borraweſu ba be ba fele ba re laodiſetſa t̄sa botatabō ba ſa bērēkēla sethunya, ſa nt̄tēlē goba mantshētshē le moswētē kuwa Kirimiſitwane(Grahamstown), ba re ka ſehlaa ſa lehlabula noka e ngwe e kgolo ba hwetſe e tleetſe lefula gomme ba dike ntshe dikgwedi t̄e dint̄hi ba letetſe go feta ga yōna; gomme ge ba fihla mono Bopedi e ſe ke e ba makatſō ge ba anēgēla t̄sa bogolo bja dinoka t̄sa kuwa ga kgosi Moſweſwe(Moſoeſee): ba re noka ye ya Lekwe yōna e kaonana le ge Senku e le kgole tshwenyō ke dinoka fēla, gomme e le thutomahlo le thutokgopolo; mohlaa leētō la pērēkō ya matħomħmoithuti wa lōna o bōnwa boota le pelo e nyamilego. Eupja mohla'ng ba goroga 'Makarapa a kgomo ma-ila t̄shockēla' - medumo ya dithunya e kgakgatha ka leſwiſwana, mokgolokwane

o thagaragetša. Bjale masogana a le a go tšwafa le bobodu, dipelo tša batswadi ba bona di reng; a ka moswane ge mokgoši o phalola o re sebatakgomu goba manabaa!

Mehleng yeno ditšhaba tše kgolo le tše nyane di goka-  
2282 rēla mahlale a ditšhaba tša Babašweu, gomme setšhaba sa Marota, hlōgō ya sôna e sa fele e lebiša mahlō a yôna nthagō; e le gore se na le tsebō ya diêma tša botatago bôna le tša borakgolokhukhu.

"Mokgoši o hlabjwa

Moswane o mongwe

le o mongwe o rego:

Belee! belee! tšieng!

Naa Marota a reng,

ba tšeaya methotwana;

kganthe Tswetla yôna

e dutile magapana!"

Mokawôna(sic) tšie(tšie) e ka golêlwa ka mothothwaneng, taba yewo ga se ya ke i dirêga; a go tšeive magapana masogana le methepa!

Lemogang ka mohlare wo bitšwago mokgoba, ga o nyaretša letšoba go tsebja gore sekga sa ngwaga se remile, mangaka-selemo tlaang re le kweng! Nonyana ye le rego ke mantšhadipu ga le ekwe ga (e) re: 'Kuu-kuu!' Akere e re 'Bosele! Bosele! Mehleng ya mmawešu ba thome go gorogoša megwakgwaša goba mogwakgwaša. Bjaloge, basadi ba dibodu ba thomé go epega(sic) gore mokokotlo(spine) lenyaga o ntsogetše ke tlo palêlwa go lema! Ba bangwé ba gadikile peu ya dithôbtse tša magapu le marootsé, ba lle ka mehlagare ya lehaanô mola ba

1045

bangw  (ba) bolokile ka dikgorogorong le ka mafiswaneng  
ka mathuding ba utile ba t habisit  mag  tl .

2283 Hl  g  se  ma se sa borrowe  u se re: 'Ga go se sa felego  
se ya ila'. Ba hlatholla gape ba re: se sa felego e ka ba  
sehl  la sa hl  l  la beng ba s  na.

Pu   ya Bapedi mo seripaneng se sa naga ya Afrika-Borwa, ba katane ka marumo go amoga dipu  wana t  sa Babaso ba bilego pijana ga bona mo Tubatse. Gomme ba kgonagat  a pheny  . Ke ge ba hwet  a boukamedi godimo ga dit  habana t  se bego kgalekgale di aagile fa, bjale mahlatse a mpho ke Modimo Ramatla Ohle;    gopolelw  a bogale go bona - 1600 A.D.

Eitsa ka morago ga makgolopedimasometharohland  , mphiri wa ngamologa ya ba tsheny  g   go fihl  la let  sat  ing leno la 1958 A.D.; ke ge mahlatse gape a rotoga ka let  sat  si le 1951 A.D.: ge moth  w  (foundation) wa boipu  cdikokwane di   titl  lw   gore go kg  nagale t  shikar   ya ngwak   - ke gore Mmu  o.

Bjaloge, rena Babinanoko, ka baka la go nyat  a batho, re fele re na le lehut  o ka bofora bja ba re-tseba-mola  , ke ge sehung  la se thaoga, gomme ra hlwa  la ts  eb   le boikgo-di  o go bakgelo  i ba rena, ra re ke bona bahlahli le baeta-pele ba there  o, kganthe ba re g  g  la ka moleteleswifi.

Lehono kgo  sigadi(seant  l  ) Mankopodi Thulare le balatet  ana ba gagw  , go hlickafala moehudi le tsela e wet  e kgwahlana - ke gore e medile malalakwaet  , bompholot  ane ba rwele ka meraaba ba nyamalet  e nke ba ile moletemohla  lathupa; kganthe   ibaa - re agile le bona.

Se  ma sa borrowe  u se re:

"Moipolayi ga a ll  lwe". Maisimane ba re:

"Mrs. Be done by as you did!"

1045

2284

K34/120

16

Kgaoganyö 876

Moeletša ka Zakaria M.M. Makgata.

Vooruitzicht No.30,

Molebeledi Halt,

Private Bag 570,

Nebo-Middleburg, Tvl.

26/9/68.

Mohlomphegi Moruti Edward Motubatsi,

Bogwaša - Tubatse S.K.Land.

E ke Bapedi le ka be le boelana la etša ba Mohlaletse le ba Magakala-Ntwampe le bagaSefögöle le Tšatane le Dinkwanyane. O wa tseba kgoši ya 'Native Affairs - Pretoria', o re buditše pitšong Schoonoord gore dipolasa di rēkwa Babaso le 'Native Affairs Department' tša 'Trust'. Go thôma ka 15/- per morgen to £2.0.0 - re ra gore di tlilo tura go fihla £10.0.0 per morgen. Etlore ga di feletše lena Bapedi la rēka tša Trust farms. Eke ga re ſetše re kwane, wene le nna re ka eletsa Bapedi le 'new Native Commissioner' taba ye; re thomē ka go rēka Bogwaša - Naboomkoppies pele(first).

(Sgd) Z. Makgata.

N.B. Hlökômêla. Go ditlhahuno pukung ye, kgaoganyö 875 letlakala 2271 goya 2284; go hlatholotše ka moka go kgônafatšwe ka baka la ngangabalö ya motse wa Mohlaletse, ka gore Marota a metse ka moka mahlo le dikgopololo tša bôna di leketše godimo ga bogoši bjo bogolo elgo kutu ya Marota ka bophara.

(T.M.).

2285

Kgaoganyô 877

A ba dikgôrô tše dingwe ba gopoletswe go ba basele?

Khwêtsagalô ya go arabêla putshisô ye, malebana le nêpagatshô ka mokgwa wo re kwelego bona borrawešu, ka mabepi le botee bja motse woo wa bona Marota goba Babinanoko; pêlêganô le teefatshô e tiile setlemoganô ka kgonthisô ka go ya ka magôrô ga se go tswana.

Motse woo wa Marota, ba re ge re phatloga bogologolo kuwa Kutung(sic), re be re le sekabosana gomme re itše go fihla fa khwiting ya noka ye ya Tubatse, ra thôma go eketsega ka go falalâlwa ke badilet e tše dingwe gomme ba betoga le meenô le mebinô ya bôna; le ge maleme a polêlô e be e fapafapana ka medumo ka ganong, cupja ditsêebê di kwešišana.

Le ge ba bangwe batho e be e le ba theko ya lorumo (mathupja), gomme ge e le bao(bawo) ba falaletšego ka thaashana ba fiwa kgôrô ya mosêhlâlô wa bona; gomme kgôrô yewo ya bôna e bitâwe ka yo mogolo wa bona goba mogolwane wa bona, bjalo e nape e be leina la kgôrô yewo go swana le Mabogwana, Maredi, Makgata, Bogopa, Mafiri, Malapane, Mathabatha, Maleka le Tlaka le Phala goba Mallega.

Dikgôrô tše bawo e lego Babinanoko, maina a tshôna a reeletswe dihlôgô tše mephathô - go swana le tše: Manganeng, (Mangana); Makweng(Makwa); Mabjanang(Mabjana); Madikweng (Madikwa); Manaleng(Manala); Ponyaneng(Leponyane); Matubeng (Matuba); Magabeng(Magaba); Makgalweng(Makgalwa); Makgoleng (Makgwälwa - sic); Mankweng(Mankwe); Maroteng(Lerota); Magaseng(Magasa); Madišeng(Madiša); Mapitšeng(sic - Mapitsi); Dithageng(Dithaga); Magôlôpô(Magôlôpô).

A go kwešišegê gabotsebotse gore maina ak(h)we a mephathô ga a fo rôlwa mphathô otee e be noka, aowa, kakudukudu a

lebanywa ka hlôgômphathô; yo leina le lebanego le hlôgômphathô wa bogologolo. Le ge mokgômana a ka reêla morwaye leina go swana goba ya ba maine go hlôgômphathô, ga go kgôna-gale gore le ge a ka ba le kgôrwana, e ka se gopolêlwa(sic) leina la hlôgômphathô ga go bjalo: ge e le motho wa fêla, a tswaa seleteng sa gabô ele Maredi, kgôrô ya gagwê re tlo fo re ka ga Maredi gomme le moka ke ka ga Maredi go etša Mahlanya le Malapane le Nape le Makgata le Seôma le Tladi. Gomme ka baka la nyalêlanô, karoganô e mosewô kudu go Babinanoko, go bothata go kgethologanya leagô la Marota; go tsvalanwe ka mekgwa ka moka: ge o se lôna Lerota o ka se hlaole nawa go ditloo, goba lebêglê go maotsaa.

Lebitla le be le tshêletshwa bjang go bewa'ng?

Ge go pekiwa(sic) morago, go tša mehleng ya bagologolo, ka mabapi le tsebagalô ya moo mohu a rôbaditšwego ntshe mbung, lebitla goba mabitla a be a bewa dikana, gomme ka kudu-kudu dikana tše tša maswikana di le kudu temogong ya beng ba lapa goba malapa le ka maJakeng a diruiwa. Ge motsebi wa dikana a se gôna, ebe e fele e ba mabothatana go Šuthêlêlanya mabitla goba go a fanya dibaka.

Ka baka lewo, mokgwa wa mabitla o be o fele o eba le diphošagalô tše dintšhi, gomme beng ba malapa ba dula ka tlhôkômêlô e kgolo gore ba se hlatlaganyê lebitla godimo ga morobadi yo mongwê goba go epolla yo mongwê, gomme sewo ga se diragetše e be manyamiša a mahlomola a magolo le botšopja bja kgobogo; le nyatšegô go beng lapa lewo la mokgômana le mohumagadi.

2288

Ge motho a ka hwela morakaneng goba mašemong goba ſokeng, o be a rwalwa go tlo bolokwa ka lapeng gomme ga e le yo lebitla la gagwē le lebane lečaka a bolokwa ka ntshé; ge e le ba hwēlago tlhabanong a bolokwa moo go ka hwetšwago mohola: borrawešu ba be ba re kudukudu ka mole teng wa thakadu; ke ka baka lewo banna ba dikgagara ba rego kgagara ya yōna ba re ke modimo ka gore kudu bahu ba bolokwa ka letšaabeng la yōna; ka kgonthe tsheetlo e atišwa go hwetšwa matšaabeng(meleteng) ya dithakadu le ditola.

Ee! Bawo(bao) ba kilego ya ba badudi ba merakeng ya diruiwa, ba na le tsebō le go bōna mašapō a bagologolo matšaabeng a dibatana, mogongwe maotswaneng awo a kgereswang ke kgogole ya meetse a dipula tša directla; ga go phinkgišanō le mehleng yeno - tsheetlo e sa hwetšwa mašuping le matšaabeng.

Mmadi wa kgaoganyō yekhwe, a se ke a ba le kgopolēlō gore mohlomong Thamaga ya Mabjana e bōna bosodi goba bohlaaswa ge borakgolokhukhu ba be ba tlaišego(sic) ka mekgwa ye, aowa; e be e le ka baka la mabaka a a lego pōnagalang ya mabothata a ditlhaēlēlō tša bōna. Goriano ke gore, bagologolo e be e le batho ba mehleng yela dikēpō tša bōna di sa swane le tše khwe tša lena ka gore lena le setšhaba se ſēgo ka baka la Babašweu magareng a lena mo Afrika ka bophara.

Mohlaletse: Gōna mo Mohlaletse, mehleng yela ya ngwaga (ngwaaga) ye 1898-1919, batho ba bego ba bolawa ke bolwetšhi bja ponang sehuba se segolo, ba be ba epēlwa mo leokeng le tsela e tšwago Makweng go theogēla didibeng tša meetse, go hlomilwe diēebē tša foeye - melaetšwana ya dikana lebitleng le lengwe le lengwe. Mehleng yeno di timeleditšwe ka katafalō ya thari gomme go agilwe malapa a banna le bassadi godimo ga bahu ba bona.

1045

2289

Mokgwa wa Marota tlhokomologo ya mabitla, efoba fêla gore felo fawo go tlogêlwê ka khudugo, elege dikhudugo tša Marota di diragatšwa ke marumô, ka gore ga go felo mowe ba khudušitšwego fêla ga e se Bogwaša(Naboomkopies) ka morago ga lehu la kgoši Moukangwe - motlogolo wa Lellelateng.

Mabitla a lego ka malapeng a tlhôkômêlong ya benglapa. A beilwego ka ſakeng la diruiwa, a hlokometšwe ke bohle ba kgôrô yeo(yewo) ka gore a lebane le diferô ka moka tša leagô la mekgwa ya Marota-Sesotho.

Ge eba gore dikana tša mabitla ga di sa bônagala felo fawa, tsebagalo e tlo fo ba sebatlabadimo goba mohlare wa kgale, le ge e le go lebanya le leswaaka goba mototolvana wa lešupi goba moedi; ka gore dikana tša naga dintšhi.

Wôna motse woo wa Marota wa Mohlaletse, o agilwe godimo ga mabitla, mahlatse le mokgwa wa Marota ke gore ge go êpêlwa dikokwana tša nyaako, meletana e fo epiwa '6 - 9 inches' fasana.

Mehleng yeno go lebogêga dikêpô ka dipeke le digarafo fêla, tšewo elego mehola yeo e tlilego ka Makgowa; le ge baswa ba re motho ga a lebogiwe a phela; eupja mekgwa ye mentšhi re ya ba leboga. Mediro ya Makgowa ka moka efoba seetša se bônegetšego bohle, naa e ka (ba) eng se ka belâlwago go banna ba goba go setšhaba se sa Makgowa?

1045

2290

Kgaoganyo 879

Naa lebitla, tshêgeletšo go baloyi le diphôfôlô e beng?

Dikana di a diriwa lebitleng, eupja ge motho a hwetše ntle ga legaye, pônagatšo ya tshwanêlô le molaô ka mokgwa wa Sepedi, ke gore go remiwe lediiga la mothalo le bewe godimo ga lebitla, ka morago ga phušetšo le go šitlêlwa ke babuluki ka dinawô e lego sephethô sa mokgwa wa Marota.

Madigana a meotlwana a ka agelela lebitla, eupja mothalo(mlahlabantu) ke diiga la pheko le molaô; le ge go bokêlêlwa diêebê tša menyewa goba difoeye - molaetšo o mogolo ke lediga la mothalo(mokgalo). Motho ge a hwile ka gaye, o lôtêgile kudu ka gore lapa le lešaka la diruiwa ke ke bolotong bja mmele wa gagwê, le tšewo a bolokwago ka mekgwa ya bagologolo; ka gore ge e le kgoši ya setšhaba, o be a bolokwa le mosamêlô wa gagwê, ka lebitleng le tee: eupja ba sa rôbatšwê ka go swana: hlôgô ya kgoši e samêla setôtô sa motho wa gagwê; ba rôbaditšwe ka tshokaganô.

Borrowešu ba be ba re kgoši e be e sa rôbale a nnoši ka lebitleng nnang! E be e le mokgwa le molaô gore kgoši e sepele le mohlanka yo a tlo go tšama a mo rwaletše dikôbô goba mathebjana le merepjwana ya badimong.

---

1045

K34/120

22

2291

Kgaoganyö 880

Katološang tšemö ya Mmušo wa Afrika-Borwa

Hlögö ye: katološang tšemö ya Mmušo wa Afrika-Borwa, ke seka se tlogo tlogelölwa batlogolo ba setšhaba sa Marota a naga ya ga Sekhukhune, le segopotšo go mehlā e kgauswi gomme ya kgalekgale yöna e boletše ke morwa wa Maputhaditšhaba kgoši Thulare I - Sepitlamangana a re: 'Bana baka, ke bôna mehuta e mebedi ya manyönyö, comme wo mongwe ke mohutana o moswanyana, wöna le tlo o kgafa; o mongwe ke wo mohubetšwana wöna le ke ke la o kgöna'.

Ka letšatši la 19 October, 1968, mo khwiting ya Tubatse, go be go kopane khuduthamaga ya barutiši ba dikolo le balekudi (bahlahlobi), gomme tabakgörörwana ya bôna e le ka khudušo ya Leolo 'Secondary School'. Kôpanö ye e be e kgobokanetswe ke barutiši ba fetago masome a mans. Modulasetulo wa ka mehlā e le yëna mohlomphegi morëna James Mabowe Sekhukhune, morwa yo mongwe wa kgoši Sekhukhune wa bobedi. Ka ro ka pelong yaka, ruri peu ya ngaka moruti Alex Merenskey, Mmušo wa Republiek van Zuid-Afrika, ga o (i)tiriše ka bowöna, o kgorometšwa ke moyo o mokgëthwa o tšwago borarong bja Modimo Ramatlakamoka.

2292

Ruriruri e tloge e ba mono ga Sekhukhune re eba le bahlabanedi ba thuto ba balaakaa baa! Masogana go thedimologwa ka difatatsela go theogélwa ka Taung, go kgobokanö maroping nyaakong ya mokhudušwa mohlomphegi morëna Howard, ruri mmušo wa Republiek van Zuid Afrika o imile morwa, gomme ngwana yewo le yëna o tlo rëlwa leina la Homolangditšhaba (Thulanizizwe); ke löna 'ina le swanélago modira teefatšö ya dileté tša Afrika-Borwa; gomme ke therešo le tsheetše le nokakgolo ya Limpopo!

1045

Banna ba gešu ka ngwaga wa 1922, ba kile ba gašanya koša dikolong tša baratakopanoditšhaba, re e ruta bana gomme yôna e re:

"Wonke umutu o suntu  
Makabe mye; nje nge  
bumpa lika samente".

Re ra Mathosa, Mazulu, Mosotho, Monyempane le ka moka Masambesi, ba kopane bjale ka tsopa la samente.

Mogologolo o laetše bana a re: rutang bana ditaola le se (y)eng natšo badimong. Therešo ye le ren a ba mehleng yeno a re laetšeng bana tsela bjalekage Mmušo woo o re fa ka matsôgopedi; gomme le ren a ba ga Sekhukhune re gadibetše ka magoswi a mabedi mpho ye etšwa borarong bja mmopi wa ren a.

2293

Go na le tsebôkgolo le badimo borrawešu ba robetšeng ka mpeng ya mobu, gore mehleng ya bona le ya ren a re sa phelago, e katologane ka bokgojana bja tekanyô e swanago le thaba ya Leolo le Mogodumo, ge go ôtlôlôlwa mologo wa thutse. Ge re pêkwa(sic) morago moo re bego re le ntshe mengwageng ye, go thôma ka 1838-1900, naa ke mang yo a ka ſitwago ke sewo Mopedi wa fano ga Sekhukhune a bego a le sôna?

Makgowa aa: A ka seebja ka seêma se sa metlaee ya bofrawešu ra re: 'Ke bonta matomêla kobong'. Ge muswa - motsebi wa phedišano ya ren a le borraabo mmušong wa Republican I ya kgošikgolo S.J. Paul Kruger ge sejo sa modiredi mothomoso e be e le kapummilisi lekôkôrô la leheea gomme sešêba e le karameleke hlôya ya maswi a bodilla. A enke(sic) o bapetše le phedišanô yewo le kgopolâlanô yewo gore a khôlanô ya tšôna e be e le sôna sebatho ba kagišanô le boModimo?

Mogologolo wa dingwadi tša bogologolo o re dilo ka moka ka tlase ga morithi wa letšatši, di na le mabaka a tšôna - Mmoledi, kgaoganyô III, Ditemana 1 - VIII. Sewo lehono le Lebowa a lego sôna, e ke ke ya lebala mmolawa ngakakgolo Dr. H.F. Verwoerd. Mabapi le polêlô ya gagwê ka la 7 May, 1957, pulong ya Transkeian Territorial Authority, Umtata. Bjalege dipolelong ka moka di ſupagatša gore mehla e budule go swana le kgarebê ge (e) feditše bogarebê(sic) gomme e loketšwe gore matiakathôka a gôrôgô gomme meloko le batswadi ba mone menwana.

---

2294

Kgaoganyô 881 (Bootswa 1)

Ge monna a gana go rôbala le mosadi, naa mosadi o tlo bônwa bootswa?

Molato o bjalo, le ge o ka sekišwa ka lapeng, goba kgorong efe le efe, ge o sa hlathollwe tlhalano, eupja e le tlhasô goba boloyi le ge e le malwetšana go fetetša goba mekgwana ya bohwishana(sic) bja mosadi, le ge ye mengwe mekgwana ya go se hlomphe monna: gomme gwa senkišwa ke bokgobakanedi(sic), mohlolongwe gwa hwetsagala gore monna goba mosadi o kgwathakgwatha ke se sengwe sa manamêlô a tlhaswanâ; 'mme sekgupišanô e le sewo fêla, yo molato o mo tshwelego, o lokologile go itirêla boithatêlô monna goba mosadi. Se ka paledišago boithatêlô ke ge kukamêlanô ya tlhalanô e le nthô-nthonkgê makgatheng a bona e tlo hlapa diatla gomme molato wa dipelaetšano tša bona, di fetêlê pele ga kgôrôkgolo ya Marota Babinanoko.

Seêma sa borakgolokhukhu se re: 'Tsôbê le sa swego le na le matlakala a mataka gare'. Le ge monna goba mosadi

a ka ekgopola mohlare wa meotiwa ya digwee(hocks), banna ba letlatswa ba tlo ba bjalo ka mašlemakga, ba phek golanye ba be ba fihle kutung ba rêmê ka se sa jego mere fêla; gomme mohlare o tekoge tâhihlankga. Bjalo mohlare o rathaganywe, kôkwane goba lefata le phalokwe ka selêpê; dibêëtlêla e tlo ba nkhwa ya kgôrôbanna.

A basadi ba monna ba lôkôlôgana ka bogolo bjang?

Borrâwešu ba re rutile le go re laetša mehlare ya mehola le yewo e se nago mohola, le ge o hweditše kuwa Molapong wa Makakasane e le lehlômô goba kokwane yo(sic) thololo ba re o se ke wa e kganyoga ke mohlare wa go bêëkwa ke phehli kudu, o ka go wônaletša moagwana wa gago o sa ipshina ka wôna; le dipalêlô tša nyakwana o hlôkômêlê mothalô le mogwane le moretlwa kudu ke mehlare bjôba dipalêlong.

Ka mokgwa le molaô wa Sepedi, go lôkôlôgana ga basadi ba monna o tee, go šitantšwa ke pôô ya malome le molaô waa mosadi wa kgoši wa kgomo tša setšhaba fêla e lego timamellô. Bakgalabje ba be ba re le ge o ka nyala basadi ka botlala-kgôrô, pôô ya malome e tlilo tsêna ka garegare e gôôtlê, ge e le basadi ba gago ba boethatêlô ba latêlana ka tšewong ya matšatši a bona, e sego ka phetanô ya madi a go tswalwa ka madi a bokgôma goba bokgômana, aowa. Ke ka baka lewo diphaphang di sa hlokofaleng dikomeng tša basadi go bakiwa kgati.

Hlôôgô putšišo ye: ke kônôkônô ya bokgoparara ka gare go monna wa nyalô ya basadi ba motlaô, e bile yôna ka noši

2296 ke sebooka se ba rego ke kwenalegonyana se fêhlago le go wômeletša mohlare, le malapa e ſale e le matlawa beng ba wôna ba tšere thêbê, ba fulere, seferô se pheketšwe ka diiga la mothalô lewo Maswatse ba rego ke lahlabantu.

Putšhišo ye e kgônwâ goba e kgonnwe ke banna bawo maina a bôna le mehleng yeno a ke kego a lebalwa; ba bego ba re ba ekwa goba ba bona, nke ga ba bônê. Go ſupagatša maina a bôna ka bontšhi, e ka ba go hlaediša Thamaga ya Mabjana megotswana ya go solšla bana sejo sa kgêlslê, gomme ba ſitišana go fapanya diatla ka mo mahlosong.

Nyalô efe le efe e botse ge re bôna e le kgole eupja gantšhi-ntšhi wa batamêla e hlabiša mohlogo matolong megopolô ya tsênwa ke tšegamô. Bakgalabje ba gesu ge ba be ba thabile ba hlamlula ka mabapi le mabobo a bogoshi bja Marota, e be e re ge ba bolêla ka kgoši Sekhukhune wa bobedi, ba fele ba re: ngwana yoo wa Morwamotšhe o phadile magoši ka moka: ga a tshwenye basadi, dilong ka moka o ekgaoganetše, le ge re mo sêeba re re ke motšwadiatleng tša banna, e fo ba ke ge re sa tsebe Sekgowa fêla tuu!

Go be go riatšo banna ba mephathô ye: Makgola, Madiša, Makwa, Makgalwa le Mankwê, gomme e le therešo molaetša wa phethagatšô o laetšwa ke mokgwa le molaô o tlemilwego ke bagologolo ba itšego 'ngwana ke wa dikgomô'.

2297 Kgoši Sekhukhune II o be a le bjaloka sehlong sewo o bego c se se khuparêlê ka seatla, o be a laolwa ke molaô fêla. Mekgwanamekgwana ya Sesotho e be e se gona kgopolong a e nyaditše, eupja a sa gane ge Mafota a itirêla ka bobona, a re dirang ka tsebô yewo le e bonego go borroweno mehleng ya pušo le ditshwenyegô tša bôna.

Bjalege, bakgalabje ke ge ba tlo re ke motšwadiatleng o tšwile atleng tša banna, ge a ba lemoša le go ba lahliša go khupurulla bobanthērabare; seatlapotleng - ka hlakoreng la basadi o be a ba lokolotše boethapo go se nthō. Kgosi Sekhukhune(Sekukuni) II a bego a sa se hlōkōmēlago e be efoba seema se sa borraagwē se rego: 'Sikiša diraa le molapō, mphagō wa diraa ke meetse'. Aowaa, sôna e be e le sewo se sa bupjago pelong ya gagwe. Wôna malapa a gagwē, o be a tshetše mangōlō(neglect) ibile e le molaetsō gore ya gagwē thatō ka tlhāgō o be a se na moya wa kgopololo ya nyalo ya bontšhi bja basadi; efiloba thatō ya mmagwē, mohumagadi Thorometšane wa bobedi.

Molaetsa o mongwe, ka moka basadi baa masomepedi, yo mongwe le yo mongwe o be a lokologile go babalēla le go lōta se sengwe le se sengwe sa tēhemo ya gagwē ka boyēna; go bolokēla lapa la gagwē mohlōkōlō gore go se be dipelaetsānō. Kgosi le ge go ka bolēlwā ka efe tsela, o be a nyaletswe batho ba tšwago ka malapeng a batho ba kgonthenthe; ga se gwake go kwala thonkganō magareng a bôna, ebile ka moka ba mo latetše gaye badimong, yo a sa phelago ke Hunadi Eliza Mante (1968).

A mosadi o fiwa tumēlēlō ka monna go ya leetong?

Borravešu le bommawešu ga ba be ba laya dingwetšhi tša malapa a bôna, re kwele ba re sek golokgothō sa mosadi ke monna; gomme ba swantšha ka mpja ga e kgoketswe lerelana le tlemeletšwe morogō(lepara la go fola mabēlē sēboweng), ba

re monna go wene o swana le morogô woo, gomme kaye le kaye o kgokeletšwe lepara le, o ke ke wa le tlemolla wa itirela boekgapô, ka gore lôna ke modiši wa gagwê go wene mabothateng le mathabong le malwetšing. Kganthe ke gore o ka se ke wa ekêla leetô lefe le lefe, kantle le tsebagalô ya monna wa gago ka molaô wa Sepedi; ga go mosadi yo a ka ekêlago ma  tô kgole goba kgauswi monna a sa tsebê. Kanthe ga kotsi efe le efe yewo e ka dirêlêlago mosadi yo bjalo, t  hw  l   e tsen  ( e tsene) dilaong gomme le ge mosadi goba monna a ka katana go paatla mega  wa goba mathêbô t  sat  ing la go fi  a la selemô, e tsene t  hw  l   dik  bô di hlob  ga b  b  ya ditupa leretha, ga go sa na le ngaka ga e setlh  k  falô ya khut  o ka lapeng.

Se  ma sa borakgolokhukhu ba it  e: 'O mpot  e t  a mo o t  waago, o seng(sic) mpot  e t  a mo o yago!' Ge monna le mosadi ba ekeme  edit  e go senya lapana la bona, ga ba kgolgilie go se bot  ane mabose le mathatana bophelong, lapa la bôna e tloba manthunthung.

Bootsweng bja monna, go dirwa e'ng?

Yekhwe put  hi  c e rara e raralla ka ge dibapet  o t  a mekgwa le melaô ya Sepedi, e le kgoloboretha ka lehlakoreng la banna le basadi ba bona leagong la Babinanoko ya Mohl  ka-Mar  l  , ge re beire thaedit  e borrowe  u ba tia(diya) dikati le go hlamula metlaee ka bootswa bja banna; bo be bo le bjalo ka swanaa ya Mo  ata ba rego ga o e gapile o molato gomme wa e feta le g  na o molato.

Borravesu se ba bego ba se sola kudukudu e be e le monra ga tšama a lahla madi a gagwē go meloko yewo e sa lebanago Marota, ka gore melato ya bootswa, ka kudukudu e lefiwa ka kgomo kantle le go išiwa kgorong go phuphutha fēla. Ge monna goba mosadi wa Marota a otswa le ba leloko bao ba sego kgaušwi le madi a Marota, o ikgubušitše ka gobane bana ba gagwē ke leēpō ka kgorong yewo. Gapegape le ge e le bootswa bja monna bathong ba ſele, o tlo gopola gore bogclogolo mokgōma wa bogologolo o kile a imiša kgarebē ya Mokone kuwa Madikane go dutšwe morakeng. Naa o ile a dira bjang ge a itše ke pipetša kgobogo le go baba ke madi a bogosi?

Tabakgolo ya bootswa goba bohlōtlōlō bja bomadimabe ke go gahlana le mosadi goba mothepa o ikhunetše, gomme monna wa bootswa a gobale e be sekōka sa T.B.

Bootswa bja mosadi: o wa tiwa goba go bolawa naa?

Go phetolo ya putšišo ye, le tlhathollo, ā kere motho ga gešu Maroteng, borrawešu re ba kwele ba re: 'Ngwana phoša diraa ga a bolawē', ge ba batla melaš ya kgōrōkgolo ya Mašile-a-gatiše ka lekopelo.

Bootswa ke tlhomola ya ntlha-pedi e hlabo kōbō le moruki wa yōna Morwa-Modiše ā Makwa - go rianō monnamogolo la hlōgōputswa! Ge letlatswa le ribamiša difahlēgō, Hunadi megōkgō e sēkasēka dintakeng tshomila e sa galoge monalana nkong, go phethagala seēma sa borakgolokhukhu se itsego sa re: 'Mojakgoogo o re diphofa ke uta kaye'.

Mokgwa le molaô wa Sepedi, motho yo a bolawago e be e le moloyi fêla, ka molaô owe o ilego wa bewa ke kgoši Sekhukhune wa pele ka mot Tšate, ka morago (g)a lehu la tatagwê, Sekwati I, Morêna-wa-Khutšo. Gomme le gôna polawô ye bjalo (e) ile ya hlafiša Marota gomme ba palêlwa ke gore motho ge a bolaile yo mongwe ka boloyi, a go ka lefiwa ka ngwana nôga?

Ke ge dihlêgêrê tša dingakabaloyi bo(sic) ata mo ga Sekhukhune, mangakabaloyi a ija a khora mabapi le seêma sa wôna se rego: 'Ngaka e sa gapego kgomo, e gapa mpa'. Dirôbasêlô(go gitla) tša monna mmeleng wa mosadi, ke go epolaêla mosadi, gape le go mo tsenya phôkôlô goba go fokodiša madi mmeleng, le go atêlwa ke mahlabi a dinyaalo; bophelong matšatsing a gagwê lefaseng.

2301

Seêma: se sengwe sa molaetša wa borakgolo ba be ba re: dikêkê(dikêkê) tše pedi ge di lekana gomme di tletše meetse, o tlo fokoletša ka go sefe. Ke ka baka lewo kgoši Michael Kgokong Dinkwanyane Sekwati a kilego a hlaba molaetša a re: 'Bootswa bja banna le basadi bo a lekana bo ka kêlô e tee'; bjalo ka ge mogologolo a boletše a re dišego ga di tshollêlana. Ge e ba gore basekišane ba bootswa ba tlîšana kgorokgolo ya Marota mo Mohlaletše pelega kgoši Sekhukhune II goba kgoši le kgošana efe le efe, ke gore bafapani baa, ba patile tau molopeng. Pônagalô gôôga tlhalanô, ga e le bootswa bjona bo phethagala ka seêma se sengwe se rego: 'Ga go mopipi o sa nego le mehlopi ka moka e ya tlôtlôrêga'.

Borrawešu ba be ba fele ba swantšha ba re go be go le gôna monna yo mongwe, a phela ka kgôñôñô gore mosadi wa gagwê o wa otswa, gomme a leka go diša mosadi wa gagwê a

2302

sepela naye mašemong mosegare o mongwe le o mongwe. Ba re ka le lengwe la matšatši eitše ge ba gôrôga ka lapeng, ge matšema a tsêna, monna a tlabega ge mosadi a re go yêna nthole. Monna a re ke go rola'ng ke tswaa nago tshemong! Mosadi a re, ke re nthole ke ya rôbêga. Ka kgonthê monna a swarêlêla seroto. Eitsé ge ba se rôla fase, monna a bôna ka gare ga seroto serope sa thôlô(koodoo). Monna a makala kudu. Ke ge monna yewo a lahla go šika le mogatša-agwê, bohlatse bja kgobogo ya bootswa bja mosadi efoba gore mosadi a imê gomme morwalô wa ntôtlôlô wa boimana bo bônwe ke mahlo a batho ka moka gomme sehlôtlôlô se ipshina se sa rwala selo.

Borrâwešu le ge e be e le batho ba senago tsebô ya mangwalo, eupja ga e le therešo yôna ba be ba na nayô; ba řupa melaetša le kgobošo go mosadi le mabaka a ditherešo. Banna ke diootswa kudu go fetiša basadi.

Molaetša o mongwe mo metseng, banna ke dihlôtlôlô mašegogareng malapeng a basadi, gomme ga go mosadi yo a kilego a swarwa a ile go hlôtlôla monna. Dihlôtlôlô ba go swarwa le go lefišwa efoba tša banna.

Le mehleng yeno melato ya go kata(rape) basadi go(ba) bannyana e dirwa ke banna le bašemanyana. Ga se ka ke ke hwetša molato wa tshèkô kgôrôkgolo ya Marota (go?)(e?) sekiša mosadi goba ngwanana a katile monna goba lesoganyana. Se e lego therešo & bilego e le taba re bolabola kgororwana ga e le khupamarama re kwa nayo: ke gore mabapi le motho wa sesadi, o na le madimabê lefaseng le la ba phelago nameng. Ke bone le go kwa ka ditsêbbê; ke etetše dikgôrô tša baahlodi(judges) tša Babašweu ga se ka ke ke hwetša mothomosadi a le pele ga moahlodi ka molato wa go ka mothomonna.

Thubomahlö le thutotsébë mo mengwageng e masometshela (sixty-years) e fetilego, ke rereša ke re le nankhono ke sa tšwile lesolo la mählö le tsébë; gomme ibile ke fihletše masomeswayihlanö a mengwaga(eighty-five years - 85). Ke ka baka lewo ditaodišo tša borrowešu di se nago bosodi ka lehlakoreng la mothomosadi; se gapeletše ka taba ya Adama le Efa!

---

A monna wa basadi ba bantšhi ba mo solêla ka matšatši ohle?

Ye putšhišo e hlabile dinare tlhabelong, gomme ebile ke tšhwene ga i(sic) ſiretše ka mohlare, go tiwa mohlare woo, ka gore ke moholani go moširedi ka wôna; ibile putšhišo ye ke moënö o mongwë wa nyälö ya motlalö.

Borrowešu re ba kwele ge ba hlatholla tša mehleng go hlagile mabothata, go swana le tšatšing go fehlile mabose, le ge sekŵerö se yê se re: jaa o ipshine letšatši le tlo ba gôna mohlaang di go tšwago ka namana tša mmele. Mmolëlö wo o gegeya mabothata bophelong.

Mokgwa le molaö wa Sepedi, mabapi le bontšhi bjoo bja basadi, ke gore monna e be morënana wa megopo ya disolélwa tše tšwago malapeng a gagwe ohle. Ge mosadi a sa solêlë monna gomme ba bangwë basadi ba phethagatša: go lemogiwa gore ka lapeng la morwedi wa Lethamaga goba Samakgalwa go na le sekukuni basadi le banna go reilwe phiri gomme baše-manyana ba rumiwa ba maašwa ba fele ba sa rumiwe ka mo go leo(lewo) lapa; go bonagatša gore go na le sešöö-nthonkge. Ka kgontha mohlaa nthöö e thonkgilwe e pitliwa boladu, ga

e sa namele monna e ka ba makatšo, morwedi wa Lethamaga  
 ge a re naa ke tlo solang sewo ke tšogo se tšopa kaye,  
 goba a re naa ke apeya ditšotšo? Banna le botatane disola  
 2304 tšaka ſidii, di kgopelane di tletše lefišo ka mo mafuri;  
 melaatša e thatamologile le lebōtšo ka mo ngwakong gomme  
 ke ka baka lewo ke ribagilego mogopo. Mabohlatse a go se  
 ſelēlwe, go bōnwa ga magobē le lefišwana le tletše motōgō,  
 gomme o sa nwewe ke motho; banna ba thōmē go bōna morwedi  
 wa mokgōmana Lethamaga go lahlwa ke kgomo.

Bjaloge, batswadi le ba leloko ba tlo reng ka ngwana  
 yo wa bōna, ka gore o ka gare ga sethogwa ſokeng; go bona-  
 gala gore yo morwedi wa Hlabirwa o tlo lewa ke dimpja mafe-  
 lelong. Banna ba tlo kgona senkō(kgōna senkō) ka gore sa  
 khukhuna leopeng thota ntle e kgakala, bagaditšong le bo-  
 mamogadibjana ba re sehlare saka; ba bangwe ba re kgwēnēnē  
 morwedi wa Lethamaga.

Molato wa disolēlwa monna a sa di kgwathe, ge mosekišwa  
 a ka ngangabale wa fihla kgōrōkgolo ya Babinathomo(-noko);  
 monna goba mosadi kahlolo efoba 'mosadi a nkgago!

Borravešu ba be ba re ge ba laodiša ka lesogana ge re(sic)  
 ka baka la leruo, a akgofēla go nyalanyaletše, ba tia(tiya)  
 nxa, ba re ngwanee ke bjawkana bjang bagwēra ba gagwē ba sa  
 na le mosadi otee goba dibedi, yēna o bile o tšere basatšana  
 ba selēlago. Yo morwa Phala morwalo o kaakaa woo, o tlo mo  
 rōba, gomme a o lahla a sa le kgolē, a se a theoga fata sa  
 Mothebjane, a se a fihla ka ga ThabaLesēēgō goba Ntswaneng;  
 ka moswane le ka maabane disola di tsomega kgorong.

1045

2305

## Kgaoganyo 887 ( Môya I )

A môya o tsêna neng mmeleng wa ngwana: a bêlegwa  
goba moragô ga pêlegô?

Phetolong go sephiri sa ntshobeledi malebana le hlôgôputšišo ye, ka go kgwatha modirô wa tlhagô yewo bohle ditšhaba tša lefase le, ka mowe mogologolo wa bagologolo ba bogologolo a nago a fiwa tsebô le tlhathollô ka gôna; ebile tshwanêlô gore ke nyakišiše le go kgopêla pônêgêlô go batho ba godilego ba bonego letšatši pele gaka.

Ge putšišo ye e wetše megopolong ya bona bommawešu baa, ba re aowa ngwan(a)ka, motho o fiwa môya wa bophelong a sa le ka popelong ya mmagwê, ge go ka be go se bjalo, madi a mosadi a be a tlo hلافa, le ge a gobantšwe ka tlhabêgô yewo e lego maatla a tšwago go monna; gomme mothopedi tše tša senyega ya ba mosadi goba mothepe o wa phuma: lebaka e le gore bobedipeu ye ga ya hlakanywa goba go tabiwa ka môya wa bophelong bjowe botšwago go Modimo wa badimo. Ngwana o thôma go kwala gore se(sic) phela ka teng ga mmaagwê.

Gapegape, gore momadi o imile se phelago, selwana se kwalagala lebakeng la kgwedi ya dinne ge e ukametše kgwedi ya bohlanô, gomme ngapô le go ragaraga ke setlwaedi ka go latêlana ga dingwedi(moons). Naa leseya le be le tlo kokomoga bjang ge le be le sa phele ka popelong?

Ge o fele o ekwa ba re mosadi goba mothepe o sentše(sic),  
2306 ke gore sephelana sewo se hwetše ka popelong. Bjaloge, moima mpa yela e senyegile, le bakgalabje le bona ba re fa tlhathol-1818 ka ka diruiwa tšewo re kilego ra ba badišana ba tšona, motho goba sephidi sefe le sefe se felwe môya wa sôna popelong.

---

Tlhathollêlô go babadi ba ye Thamaga ya Mabjana, mohlomongwe ba ka ba le tlhologêlô ya go kwešisa gomme ke dumêlêlana le tsebô ye ya basadibagolo, e lego bôna ba tsebago le go kwa

leseya(baby) ge le bupiwa mmeleng wa bôna; ge lentšu le re popelong, ke gore serapeng sa Edene fawo mogologolo a re hlatholletsego a re ke tshêmong yewo Adama le Efa ba go hlôlwa ntshê ke Jehofa Modimo-Ramatlakamoka. Ke therešo ye e lego seetšeng, motho goba phôfôlô le tshohle tše phelago le tše sepelago le tše runyago le tše gagabago, di fiwa membya ya go phela nameng le tše fetotswego ka maee di sa fele di le ka gare ga digahla tsa maee. Gomme tlhôlô(creation) e ke kego ya khutsa, go iša neng le neng go se nago mathômô go se nago bofôlô. Mogologolo wa Moisimane o re: 'For unbeginning and unending time it may mean' - go riatša ke go hlabolla dikgopolwana tše rena pitlaganeng, go tlhologôlô ya go nyôrêlwa tlhaologanyô.

A môya o tlogêla mmele ge go robetswe goba  
morago ga lehu?

Yakhwe putšhišo ke bodibeng bja ntshôrôrô, bo ka tsenwa ke bao(bawo) ba ki lego ba thinthâ(hlapa) ka go bjôna.

Borrawešu ba be ba re ge môya o tlogêlana le mmele, ba re motho o hwile goba o tšerwe ke phsiri; bjale mmele wa sebupiwa-ka-mobu e lego nama le madi di bônwa thobalong. Kgakanegô e be manyami le dillô gore motho yola o hwile, naa môya wola o bego o mo phediša o ile kaye? Bjano meloko le metswalo e be sello sa mekgolokwane ye hlomodišago pelo, gomme bana ba lapa ba tsenwê ke tlalêlô le boyi mosegare le bošego.

Borrawešu bôna ba re Bauba o ile go beng ba gagwê, ka baka la tsebô le tiišeletšo ya therešo ya pelo le kgopolo ya senna. Ka mabaka a ditherešo, môya le nama di a tlogêlana gomme motho a fo bônwa a sepela ka sôna sebopêgô sela sa mahôba. Re na le mabohlatse re ba bone gomme le mehleng yeno

1045

ba sa bônwa. Ba bangwê ba kganyêla ka mabônê, ba bangwê nke ba swere dišaa tša thutsee bošego. Ga e le ba tsebjago gore ke badimo ba sa bina dikôša, ba sa tia meropa le go bolotša dikôma.

---

2308

## Kgaoganyô 889 ( Môya III )

A go senya goba phumô ya mosadi go dirwa ke'ng?

Ka malebana le putšhišo ye, ke mabbhata a mangwê awo mo meagelong ya Bathobaso elego kgônônwandô e kgolo, moo re kwelego bomakgolo le bommawešu ba fele ba laodi-šetšana ge ngwetšhi goba mosadi wa mokgômana Mohube a theletšwe ke mpa a be a akgotše ebile e šetše e le motho wa pônagalô; gomme le ge e be go hlôka mahlatse.

Kgodisegô e fo ba gore yo morwedi wa Ramalau ba mo hloile, go na le motho goba batho baa mo hufalêla, le gôna e tloge e le bona ba ka bogadi ba ratago go hlokiša ngwana yo wa Bauba thari; mokgômana Ramaube o tšwa go banna(dingakabaloyi) ba tloge ba re o sepelêlwa ke dithuuri, Ramaube ga hlôkômêlê lapa le la morwedi wa Hlabirwa.

Go phethagatšwe seêma sa borakgolokhukhu ba itšego ba re: 'Letlalô la motho ga le patlewe fase, le fela le patliwa magetleng a e mongwê goba ba bangwê batho'; gomme kgopolole tše bjalo ke tšôna di aroganyago bana ba kgôrô goba go tlogêla malapa botlawa. Ge go tlogêlwa bohwirihwiri, go latêlwa se e lego therešo ya tlhâgô(nature) ya motho ofe le ofe, sa pholwana goba tshaatšana, madi a tšôna a fele a na le go fapano goba thaêlêlanô ka matlana mo teng ga popêlô ya

tshaatšana ga maamelamelane a se na matla, ge madi a monna a thomile go tswakana le a mosadi, gomme moya wa bophelo o šitišwe ke ge teefatšo e se gôna gomme mothepa o phumē. Bjale bakgalabje le bakgekolo ba tsebô tša bogolong bja bona ba re ngwana yo o na le seome. Ge theledišo e le go mothepa goba go lesogana, pitšana e tlo thélégwa ya bôna bobedi, ya methušo e nwewago ka moswane le ka maabane pele ga dilawōng. Tirô ye ke ka go thakgafatša madi a bona gore a hlokiše maamelamelane(magnet) go tlemaganya kgobanô ya madi phethegong ya go teweletša sebupuwa se phethagilego. Gomme dithapêlô di le kholofelong go Modimo-wa-badimo wa borakgolokhukhu, e lego bona ba lotšhago pelega dikgolo badimong; ka gore môya wôna o têtêlong ya sefe le sefe se phethagatšego tshwanelong, go tloga ga wôna ke ge kwandô goba tshenyô e diragala mading a batho-pedi baa fêla.

Seome ke sôna se tshwenyago kakgolo goba go akgola ga methepa goba basadi. Ke yôna e hlologatšago ka uehla phumile ya basadi. Ga e le diruiwa ke go folotša. Motho goba phôbfô-lô ā betoga e(sic) hwile ga e lahliwa fase. Ka gore rena batho go gônônwana maloyi, naa dikgomo goba ka moka diruiwa di folodiša ke mang yo a tsebago go lôya dilo tše?

Ee! Motho wa mosadi ge a imile, monna wa letagwana a se ke a itiya goba go kwiša bohloko mmele wa moimana, ke kotsi, e diragatšwago molato wa hlôbgô ya motho. Borrowešu ba be ba re go kgalemela mosadi wa moimana setšhošetšo ke kgati ya moretlwa; e le yôna nkokoiyane basading leagong.

1045

2310

K34 | 120

38

Kgaoganyö 890

A dilo tša basadi di arogantšwe ka malapa bijang?

Phedišanö ya leagong la Marota, lapa le lengwe (le le lengwe) le na le dibjana tša lönna tša go fêhla le go huduwa le mahwö a go sola le megopo le meruswane le digwana tša meetse le tša go ſebëla maswi, le mekgotswana ya go nwela mabjalwana; memëtana ya meetse le mafiswana a go thokëla mabjalwa e megolo le e menyane. Dipitša tše kglwane tša go apeya tše elego tša mathabö a menyanya goba diphaakötö, le methotwane le dirotö le masëëlo le tše dingwe tša mohola wa lapa; dithëbë le ditshilo le dipatolo le sešegopolokëlö ya mabbëlë e lego mohlokolo wa lapa.

Dilo tše ka mo di tlhokomelong ya mosadi wa lapa la gagwe, gomme tše tšohle di bolotong bja Pheladi, monna wa gagwë o botile mogatša'gwe ga e le wa potëgö go ka moka tša ka gare ga lapa.

Dikadimano tša basadi dilwaneng, banna ga ba tsenë e ka ba bomaidi(intruder), ya fele e re ge basadi ba fapana ka dibjana, gwa fele go bitšwaa maabasadi, go thwe o ka tonankatshadi; le ge segagesu rena Marota ga re tsebe go swaya dibjana. Bommawešu ga se ba ke ba eba le kgopolo goba tsebö, yo dira madika a malapa dibjaneng, ga e sa le re khudušwa gaye Mogokgomeng Tubatse. Ledika go leswaö ke la kgomo le diruiwa tša mašaka e lego tše na lego maoto a go sepela.

---

Kgaoganyö 891

A basadi ba abélana dijo goba a ba ja mmögö?

Mehleng ya kgale, le ba mehleng yeno, mokgwa wa molaö wo tlemaganyago basadi ba kgörö kantle le leloko goba moloko, ka malebanale mekgwa ya bagologolo, kabélanö ya dijö kudu ke go fana boteng bja sehuswane; gomme kabélanö ye e thelegilwe ka molaö wa bangleagö bogologolo.

Ge kgomo le ge e le sa maoto a mane(e sego kolobë), se hlabisitšwe ka lapeng lefe le lefe, ka moka basadi ba kgörö yewo ba ja mmögö dihlako le go abélana boteng. Bjöna ke molato le botšopja ga yo mongwe a ka könwa, go be go latišišwe gore naa lekaba(sic) e bile'ng ge morwedi wa Rahlöslö a könwa?

Go fepišana ga bana go fo lebana ka difero goba tsebanö ya basadi. Ga se setlwaedi ka baka la dipelaetsanö tša mekgwana ya dikgöñönwaniö. Batho ba jelago mmögö bophelong bja böna ke banna; bona e tloge e le molaö wo mothata le kotsi ge monna a jela ba bangwë bodimo, gomme tša gagwë dijo di sa tšwälöle go banna kgorong. Mojelotee wa banna o bonagala go timälöla mehleng yekhwe, eupja ga magatabanna le mogopobanna, baswaa ba sa di holofetše ka gore ke tšöna dihlögö tša methušanö leagong.

Seemathata se re: 'Moreku ga a ethekolle!' Naa ikile ya ba mang a re a hwile a eképëla lebitla a ba a le phušetša A motho yo bjalo le kile la mo kwa wa kuwa gaye Mogokgomeng - Tubatse?

FIND S 1045